

ОТТООНГА ТОЛОРУ КҮҮНЭН ТУРУОБУН!

БЫТААРЫНЫ ТУОРАТА ОХСУОХХА!

Билдерин курдун, байып ылан уянна бэс ыйдарыгыр туһалаах ардаа суюх, кураан, олус тыяллаах, тыккыны күннэр буолуталаатылар. Оройуон сорох иззилиизиттерин эрз кетө сыпьдан боско былыттар ардаахтара халта. Оттон спасны хаартан уу эмиз үчүгүздин тахсыбатада. Онен от олус бытаанын үүнэр. Бу күннэртэг ходунаны изрийэн нерүү түмүгүнэн сир нырса син нүхүк эрзэри үүнүүтэ сорох сирдэртэг олус молтебе иштүүнүз. Ити байып общественнай сүйнүүг бывалынаах азылыгы бэлэмнээшкүнгиз ыараҳаттар баар буапуохтаахтарын туфупуур. Манынк балайынаньын от хомуурун үзүтүн миастэб тулсаажайдын тәрийин, оттөвүнкүн бары колхозтаахтар, рабочайдар, оройуон общественнона нахтавхтүн уянна маассабайдын *турунуулара эрз чэлчэтисбэ.

Быйылгы от узлтин балайда тэрэзиннээктин сабалаабыттарын болгонөпору азырааха сеп. Мамма Нындай биргээдтигэр нэлээ зөвнөларын эссе бэс ыйын 28 күнүтээр ходунаа киллэрийлэр. Кинилэр изнинилрүйтэн дэбаслытынан Харбала биргээдээт үзлини сабалаата. Он эрээри бу күннэрдээби турутган наардахха, оройун-ка сино нийрийн бытавынныг сабаланна. Үй бастакы биээс күнүгэр бийрднээлэн зөвнолар, отчуттар эрэ сино турдуулар. Улэз нийрийг Напинин аатынан колкоотар ордун тэрэзиннэ сүхтартын наардордуулэр. Напинин аатынан колхоз партинома сино бэлэмнэний турутун туфунан боппуроо от ыйын З күнүгэр эрэ наизн наардо. Оинно тух жаңуунэ? Техника врамуунэ бүтээ илин. Зөвнолар сица сүүнэрдэмжэтхээр. Оиннообор сорх зөвнөөвдэр бууллаа илинтиэр. Манины баланынны колхоз салалтта, партияма хемуурга бэлэмнэнийн эрдэтэн учүгэйдин былаанын тэрий-бэлэхтэрэйтэн, колхозтаахтар бутун дэнээда устасын изригээ нэмигээ зөвсэг ишныахтарын батын сэлдээчиларын ныхайлан хэзчихтаабатактарыттан таьсты. Оттон Ленин аатынан колхоз Амматавы учас-тагар общественний сүнөү зыныгын бэлзинээжин туфунан боппуроос бэс ыйын 30 күнүгэр эрэ наизнилийк Советын сессиятигэр дүүлэлнүүлийнээ. Манина аммалар бу жиннихи дылынсаны бынаарэр улахан сүүнталаах хамгийнчилжсаны тэрийнгээ эссе да тиэтэйбэлтэрин наардордуулэр. Кинилэр оинно от ыйын 10 күнүтэн нийрэргээ дээр бийрдэх тээзээльдээр. Би олус эллистигээ сүхх бынны.

Ити берытада байыл эзиз бириким зэрэ, от уунд түстүн дизн бы-
таарар ей-санда оройуен ханаайыстыбапарын салайааччыларыг гар-
баарын туфутунаан буюпар. Маны үлээ болзма, тэрээндээ сууз
буолууну сабындар булатын сыйна сыйынтан атыннын сыйналынх
ха сатаннат. Манынха дааттан эссе бири этизхээ свл. Сир нырса
куёбун эзинь үгүс дьенгкэ, он инигэр сорох салайааччыларга эзиз,
от уундээ лизн, кийас бууллар эрэ икни вре энниан тахсарын из-
жар сымыйа зэрмени баар буюлла. Он да ишин байыл урункуутаа-
бар молтох сайын калбитин, былааннаах эту оттуурга ынарахаттар
ускүүр ынахтаммыттарын үзүнниттэр эссе да сизэ вайдуу илийтэр.
Үгүс сирдэргэ илин жөнөларын тэрйийнгэ суюлта бэрилибэт. Ка-
ла уонна техника күүхүнэн эрэ оттуурга суюттанды баар буюлла.

Бу быйылагы дыялга алғас буюлууба.
Yahz этиллибантартэн ханнын түмүгү онгоруухха себүй? Бары
ханааыйстыбалар салайааччылара, партийнай тарилтэлэр, изнилизин-
тар Советтара от улэстин бастамы күннэригэр таңаарыллыбыт бо-
данг итэбастары, быйтаарыллызы туората охсор дъяналлары ылалла-
ра наада. Бу күннөргө от хомуурутар бары күүнү иаассабайдык
түрүүрардага, үзү биир да кунун ашарбанка хара наңгайгыттан тэ-
тимнээхтүүк оттуурга кынаныахха. Маныха колхозтаахтарга, рабо-
дайдардага дымп уратынын таба ейдатувхээ. Сулуусалаахтары, кыр-
дьабастары, оболору, сүйнү Улзинтэрин от улэтигэр септөөхтүн
аттаран туһаныахха. Быйыл массынына сыйлдыбыат ходуналарын, уу
отун мункутуурудук оттуурга былазинаныахха. Итиинз сибээстээн
киң ачылганын элбээтэ наада.

Билингти турутунан хаңайыстыбалар ету субууттан бына избі-
їнини кизғаны олохтууру сүтэ наруимэтхактар. Бу сыйын. Коло-
влонушатын үгүстүк түншиси улзни иудунсугтара, үләниттери ие-
дүүчүстөхтүн түншиси хааччыкара биллэн турар. Техника күүһүн
мүккүтүрдүн түншиси биир сүбкайынны нинингэр туруохтаа.
Механизмованкай звенолар саастаптарын чөвлөйдүйр. Нинилэр
техникаларын сүтээр өхсөр наада. Хас биирдии звеноба «Таатта»
совхоз звеноводатарын ыкырыштарын билиннэрээн вайттар, онууха
чопчу збәззетэлистибені ылышнарын ирдэнэр.

Бынайрылаах хонуур Үлээг сабаланна. Ол эрээри тэтгим спус бытсан. Онон от үлэтигэр утальппакна толору нүүхүүнэн туруну-

Калынин затылан колхоз пәр-
комурад от сыйын З күнүнгөр око-
шының баласынан таға учи-
на оттообыну саралашылганы
бынанында болбашкаштар түзүл-

Холобур, толоруга суюх механиктердиктүүлүк зөвөн охсор массасынан тата ыңаллак баран сымтар. Манасынан ошоодор ким зөвөнөндөй болулар да байнарлыныбакка сыйдарып.

БАРЫ ДӨЙДУЛАР ПРОЛЕТАРИЙДАРА, ХОЛБОҢУИ

САИГА ОПОХ

ССКР ЧУРАПЧЫ ОРОЙУОННААБЫ КОМИТЕТЫН УОННА ҮЛЭННИТЭЭ ДЕПУТАТТАРЫН ОРОЙУОННААБЫ СОВЕТЫН ОРГАНА

**Орган Чурапчинского районного комитета КПСС и районного
Совета депутатов трудящихся Якутской АССР**

№80 (3725) 1969 сүл. От ыйны 8 күнэ
ОПТУОРУННЫК Таксара 38-с сыла
Сынапта 2 харчы

№80 (3725) 1969 сүл. От ыйны 8 күн
ОПТУОРУННЫУК

Таксара 38-с съл
Сманата 2 харчы

ЧАКЫР ОТЧУТТАРЫГА

КУОТАЛАҢЫНЫ ҚӨҮЛЭЗТИБІТ

Балығи, Эрілек Эрістин аз-
тынан колхоз Чакырдасты биря-
лим ходуғаларға от уүнүтүп
гөздөт, 25000 деңгизер оту от-
мөлтерүүнен техника сыйдышат
туурға бийланысаахын. Ол улахан сирдәригөр ишинин оттооңуну
торуккүнүп 102 бирғышын төз-
куүшүрдөр сыйлатах олохтоо пар-
рорго үздөттөлөбүт айналтадыс-
тийнай тәрілдә секретари, оскую-
тиба ысынан колхознун үрдүншілә
ла учуутала Дьячковская В. Е.
оттооңун үзүтігөр бары биригээ-
салай аччылах түшүннен зеңе та-
далары, колхозтаахтары мигирды-
рилини. Биригээдэ кырдааста-
быт

Общественый сүнгү айылдың белгемиздигү иккى механизирланып аңардаах земенеу тәрийдебист, онын земеноводарынын Хонду участасағар нағылыш Советин исполнемүү председателъ Никонов Д. С. уяна Таалта үрөбүн жетрілгәр земеноводунан Егоров И. И. үзүннеллэр. Маний таңынан колэ

Звенооларыгъар Борз учаастагар бастакынан көрүләтилар. коммунист Миронов Б. Н., Эбб Маны тафынан түстүвах улаз-участагар Абасасьев И. К. уча- рин толоро-толоро мөйт оттуурага на Конду ходуналарыгъар кир- маниныкыттар, бостуктар со- дыраас коммунист Кузьмин А. И. рунктанылар. Окко ба- салайзачылардаах отчуттар коз- рята 109 иди звенооларынаа төөх улаз түрткүлдөр. улаззаштыга сыйнышылыкна уон-

Р. БОРИСОВ,
Чаныр биригээдэтийн старшай
Бирисгэльчилэг

Оттообын үзгөтийн чакырдац
холхонут урдунэн магырын та-
нааран быйыл эпизетинескин оссо
урдатылиниэ. Биңити зөвнөбүтү-
гар 300 тонна оту оттуур сору-
дах тиэрделиниэ. Ити улахан со-
руту төлөөрөгө зөвнө бары үз-
биктерэ оттууга хөнө салдьсан, ре-

АРАНДАСТААХ ҲОЛУЬАТЫГА

(В. Е. П. О. Р. Т. 1. № 1)

(РЕПОРТАЖ)
Самаан сайын салмай үтүү, ляңтиш ойуурдар, сир араас сиңкүүх байланыштында көмө, мөхтәрдин тийнмүйт киардаллар, түн салынганда үркүхтери түрүй-пүн чаязы уотун сардагаларындар, онголох-чөнгөлөх алластары таң күлтүмүрдүү сымтар үулар-оту болсуннан салынган аныны көм даах күөллөр, колуучалар сотор-сыйдан макеттери—мотоциклдер сотору атасынан дааналлар. Күөх көле 2 зөвөнлөрдөн түрбүткөн торво күөх огу сыйыттаран сайын салын ойуулама жөн итиш айланынан изабет. Ариал көрдик дыкти көстүүлдөрөн бишкек кристалларинин салтари симметриялык сиадарай айызбабытыга айылда дыкти көстүүлар— хөдүбә хөвдөуттара көнгүл поччумачы, нарын сабидыхташхан хайдалар, арасында көнчуктуулар-быттар— көнчуктуулар толук мөстөндөлөр түркестанга салынган түрк байы.

Аара артынан Болтону отеле-ишиңиң Бындаллаары биринчи жылда Петров Ж. Е. байыл барытка 160000 центнер болсуннан салынганда үркүхтери түрүй-пүн чаязы уотун сардагаларындар, онголох-чөнгөлөх алластары таң күлтүмүрдүү сымтар үулар-оту болсуннан салынган аныны көм даах күөллөр, колуучалар сотор-сыйдан макеттери—мотоциклдер сотору атасынан дааналлар. Күөх көле 2 зөвөнлөрдөн түрбүткөн торво күөх огу сыйыттаран сайын салын ойуулама жөн итиш айланынан изабет. Ариал көрдик дыкти көстүүлдөрөн бишкек кристалларинин салтари симметриялык сиадарай айызбабытыга айылда дыкти көстүүлар— хөдүбә хөвдөуттара көнгүл поччумачы, нарын сабидыхташхан хайдалар, арасында көнчуктуулар-быттар— көнчуктуулар толук мөстөндөлөр түркестанга салынган түрк байы.

Чыччаг жолтун зөвнөтүгөр аттары булуда, дөснүүрө миңстэбэ тишиэ ишкөр, оттон узалинг

Биригэдьшнр Васильев И.И. Бары звенолары билгилеттэн от сиз үзүэ излигин, улара түруор-дахха туюх-баар ходунабытын айнал хөнүк шинин оттоон бүтэрийн избийнр къалаахтар» дээр синах «яго-саннараа кирийтээ ки-

бүлүлдә ишкәртәр. Союзхор азамынтың үзләрләртән аккаунтның дара таҳсар. Тракторийн звенонар ити бүйнәләр түркүүчөн үзенең кийинчи-

ны үлдүктөзбөт динхээ айылаах

Сүүгүнана хаалаллар.
Аара аргынын болтоти отеле-
штеткин Бындаллазы биршада-
тиз бирегэдийнде Петров М. Е.
байыл барыта 16000 центнер
оту баламшир соруктаахтарын-
байр толору механизацияланып,
көле 2 звенооларда үзүрә түрбүт-
тарын туунан көзөн иста.
Жашна үйүс сыйбызи бирегэ-
дийндикин, динер киши, бу ыл-
ымык сүйлэрларынан үгүстүх сыйрыт-

руктаах. Манна зөвнөлөр сорохтого от ийнде 2 күнүттән, сорохтого ити кийннөттөн утуу-сүбүү ог-

төсөнүү сабаластылар.
Нартиком оттоодунгы таңаарал-
лыбыт былаарының уонна тар-
жар үзэдэ башар итәвәстәри түр-
кізниң туоратарға, бу күннәрдеги
шешендердә бука барыларын үзәз-
толору күтүүнен туроуарасы, от-
тоодунгы 180-тан итәрәзә суюх
кинин таңаарарға, сүлүсина-
даахтар оттоодунгы айтылап-
пайды.

